


E tshabolotswe e
bile e tsamaelana
le KPKT

Mophato

2



Bokgoni jwa Botshelo
ka SETSWANA


Buka 1 – Kgweditsharo 1 & 2



ISBN 978-1-4315-0259-2



9 781431 502592



LIFE SKILLS IN SETSWANA
GRADE 2 – BOOK 1
TERMS 1 & 2

ISBN 978-1-4315-0259-2

THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.

8th Edition

Dibukatiro tse di fitlhelwang mo
metseletseleng e, ke:

- Puotlaleletso ya Ntlha ya Setswana Mephato 1 – 3 (Ka dipuo tsothle tsa semmuso)
- Puotlaleletso ya Ntlha ya Setswana Mephato 4 – 6 (Ka Seesimane)
- Puogae ya Setswana Mephato 1 – 6 (Ka dipuo tsothle tsa semmuso)
- Matesisi (Mmetshe) Mephato 1 – 3 (Ka dipuo tsothle tsa semmuso)
- Matesisi (Mmetshe) Mephato 4 – 9 (Ka Seesimane le Seaforikanse)
- Bokgoni jwa Botshelo Mephato 1 – 3 (Ka dipuo tsothle tsa semmuso)

Leina:

Phaposi:



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



Diteng

	Kgweditharo 1	Tsebe
1	Re batla dijo tse di itekanetseng go tshela	2
2	Metsi a re naya botshelo	4
3	Re somarela metsi.....	6
4	Mowa o o phepa o re naya maatla	8
5	Nna le batho ba bangwe	10
6	Batho ba ba re dikaganyeditseng	12
7	Go dipisa ga go tlhole go batliwa	14
8	Rotlhe re kgethegile.....	16
9	Ka moo re ikutlwang ka teng ..	18
10	Batho ba ba nang le bogole ...	20
11	Bana botlhe ba kgethegile.....	22
12	Mogaka wa me	24
13	Phepafatso ya metsi	26
14	Mokgwa o o itekanetseng wa botshelo	28
15	Dikumo tse di senyegang le tse di sa senyegang.....	30
16	Malatsi a Sedumedi le a a kgethegileng	32

	Kgweditharo 2	Tsebe
17	Ditlha	34
18	Ditlha tse nne.....	36
19	Ka ga ditlha.....	38
20	Go aparela maemo a bosa	40
21	Ditlha di go ama jang?.....	42
22	Go jwala nawa	44
23	Diphologolo tsa polasa.....	46
24	Mo polaseng.....	48
25	Diphologolo tse di tlhaga.....	50
26	Diphologolo di iphitlha jang	52
27	Diphologolo tsa metsi.....	54
28	Dibopiwa tsa botenye jwa metsi	55
29	Botaki jwa diphologolo	56
30	Diphologolo tse di sikarang dintlo tsa tsona	58
31	Diphologolo tse di ikagelang dintlo	60
32	Thanodi ya me	62



Mme Angie Motsheka,
Tonakgolo ya Thutotheo



Rre Enver Surty,
Motlatsatonakgolo ya
Thutotheo

Dibukatiro tse di kwaletswa barutwana ba Afrika Borwa ka fa tlase ga boeteledipele jwa ga Tonakgolo ya Lefapha la Thutotheo, Mme Angie Motshekga le Motlatsatonakgolo ya Lefapha la Thutotheo, Rre Enver Surty.

Dibukatiro tsa Rainbow ke karolo ya maitenko a mangwe a Lefapha la Thutotheo a a ikaeletsweng go tokafatsa bokgoni jwa barutwana kgotsa baithuti ba Afrika Borwa mo mephatong e merataro ya ntlha. Jaaka e le sengwe sa dilo tse di kwa godimo mo Lenaneotirong la Mmuso, porojeke e e etleediwa ke Letlotlo la Semmuso. Se se kgontshitse Lefapha go kwala dibukatiro tse ka dipuo tsotlhe tsa semmuso, mme ga di duelelwe.

Re solofela gore dibukatiro tse di tlaa tswela barutabana mosola mo go ruteng ga bona ga letsatsi le letsatsi, le mo go netefatseng gore barutwana ba digela kharikhulamo ya bona. Re netefaditse gore re kaela morutabana sentle mo tirong nngwe le nngwe ka go tsenyeletsa mesupatsela go bontsha gore ke eng se morutwana a tshwanetseng go se dira.

Re solofela gore bana ba tlaa itumelela go dira mo bukeng e fa ba ntse ba gola e bile ba ithuta, le gore wena jaaka morutabana, o tlaa abelana le bona boitumelo jwa bona.

Re go eleletsa katlego e kgolo mo tirisong ya dibukatiro tse, wena le barutwana ba gago.



Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street
Pretoria
South Africa
© Department of Basic Education
Eighth edition 2018

ISBN 978-1-4315-0259-2

This book may not be sold.

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

Mophato

2



Bokgoni jwa Botshelo
ka **Setswana**
Buka I



Buka e, ke ya ga:





Re tlhoka dijo tse di itekanetseng go tshela



A re buiseng

Mebele ya rona e thloka dijo tse di itekanetseng gore re kgone go gola. Re tshwanetse go ja dijo dingwe go tswa mo ditlhopheng tsa dijo letsatsi le letsatsi. Re tshwanetse go ja dijo tse di itekanetseng gore re tle re nne le maatla a a lekaneng go dira sengwe le sengwe se re tshwanetseng go se dira. Fa re sa je dijo tse di itekanetseng, re ka lwala thata.

Ditlhopha tse tlhano tsa dijo

Dithoro le dikumo tsa dithoro

Merogo le maungo

Batho ba bangwe ba ja merogo fela. Se se kaya gore ga ba je nama epe. Ba ja bogolosegolo go tswa mo ditlhopheng tse 4 tsa dijo.

Nama, tlhapi, nama ya kgogo, matokomane le dinawa

Mafura le dioli

Dikuno tsa mašwi

Letlha:

2


Metsi a re naya botshelo

Kgweditsharo I – Beke I – Papetlanatiro



A re bueng

Ke goreng re tlhoka metsi?
Batho, dijwalo le diphologolo di
tlhoka metsi go tshela. Metsi a
fetisetsa dijo tse re di jang kwa
dikarolong tse di farologaneng
tša mebele ya rona. Gape a thusa
mebele ya rona go ntsha maswe.



A re direng

Re dirisa metsi letsatsi le letsatsi mo magaeng a rona. Bolelela tsala ya gago
dilo tsotlhe tse o kgonang go di akanya tse re di dirisang boemong jwa metsi.
Morago o thale ditshwantsho di le 4 go bontsha gore re dirisa metsi jang.
Kwala setlhogo fa godimo ga setshwantsho sengwe le sengwe go tlhalosa
gore se bua ka ga eng.

Blank writing box with a pink border.

Blank writing box with a green border.



Blank writing box with a purple border.

Blank writing box with a red border.



A re kwaleng

Re bona metsi kae? Thala mola go golaganya lefoko lengwe le lengwe le setshwantsho se se nepagetseng.






dikgakologo

lefetlho

noka

letamo

sediba sa go gelela



A re tsamayeng

Pele o ka dira tirwana kwa ntle, ikotlolole jaaka katse. Seno se tlaa kgontsha mmele wa gago go tshikhinyega. Gape, o ikotlolole morago ga tirwana go repisa le go ikhutsisa mmele wa gago. Seno se tlaa go thusa gore o se nne le mesifa e e botlhoko.

- Tlola jaaka segwagwa. Dira medumo ya segwagwa.
- Latlhelelanang kgwele kgotsa kgetsana ya dinawa mme le e kape.
- Morago o latlhele kgwele kgotsa kgetse ya dinawa kwa godimo o bo o e kapa.
- Tshegetsana kgetsana ya dinawa mo tlhogong ya gago mme o taboge le tsala ya gago. Bona gore o kgona go rwala kgetsana sebaka se se kanakang e sa we.



Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____

Re somarela metsi



A re bueng

Metsi a botlhokwa thata, ka jalo ga re a tshwanela go tshameka ka ona. Bua le ditsala tsa gago ka ga mekgwa e e farologaneng e re ka somarelang metsi ka yona.



A re kwaleng

Kwala dintlha di le pedi tsa go somarela metsi mo diphatlheng tse di fa tlase.

1.

2.



A re direng

Dirisa dikheraeyone tsa gago go kgabisa phousetara e e buang ka ga go somarela metsi. Phousetara ya gago e rotloetse ba bangwe go somarela metsi. Morago ga go dira phousetara ya gago, e bontshe ditsala tsa gago.






A re tsamayeng

A re tshamekeng motshameko
"Ke nako mang, Rre Phiri?"

Yo mongwe wa lona o tshwanetse go nna phiri.
Refosanang go botsa, "Ke nako mang, Rre Phiri?"
Nako nngwe le nngwe fa o botsa, phiri e
tshwanetse go bua gore ke nako mang.
Mme fa phiri e re, "Nako ya dijotshegare", e tlaa
simolola go go tebisa. Wena o tshwanetse go
tshaba gore e se ka ya go tshwara.



Jaanong batla hupu mme o tshameke ka yona.
Wena le tsala ya gago le tshwanetse go refosanela
go sutlha mo hupung, la ntlha o tsamaya ka maoto
mme morago ka matsogo a gago.
Morago o emise hupu gore tsala ya gago e gagabe
mo go yona. Refosanang go dira se.



La bofelo,
Ka ditlhopha tsa 4,
ikatisetseng le bo le
diragatsa mmino wa
Seaforikaborwa.

Teacher:
Sign:
Date:



Mowa o o phepa o re naya maatla



Tla re buise

Mowa o re o hemang o na le okosijene. E thusa mebele ya rona go dirisa dijo tse re di jang. Morago re bone maatla go tshela. Fa re hema mowa o o leswe, mebele ya rona ga e kgone go dira sentle.



Tla re kwale

Kopana le tsala ya gago mme lo dire tiro e e lateleng.

Ke tlhoka mowa o o phepa gonne _____

Fa mowa o le leswe _____

Mowa o nna leswe fa _____

Se re ka se dirang go tshola mowa o le phepa:

1. _____

2. _____





Tla re buise

Batho ba tlhoka lesedi la letsatsi go itumela le go nna ba itekanetse. Le thusa mebele ya rona go bona bithamini D. Re le tlhoka go bopa marapo a a maatlafetseng. Marang a letsatsi ka bontsi ga a a re siamela. Re ka tloga ra šwa botlhoko. O tshwanetse go dirisa sesepa sa letsatsi kgotsa hutshe ya letsatsi go sireletsa letlalo la gago kgatlhanong le letsatsi.



Tla re kwale

Tlatsa diphatlha tse di fa tlase:

Nka kgona go bolokesega kgatlhanong le marang a letsatsi:

1. _____
2. _____
3. _____



A re bueng

Opela pina e o bo o opela moribo diatla.



O lesedi la me

Lesedi la me

O a intumedisa

Fa loapi lo le letala.

Ga o ka ke wa itse, moratiwa,

Gore ke go rata jang.

Tsweetswee, lo se ka lwa ntseela

lesedi la me.

O tshwanetse go dirisa sesepa sa letsatsi kgotsa hutshe ya letsatsi go sireletsa letlalo la gago kgatlhanong le letsatsi.



Nna le batho ba bangwe

Rotlhe re rata go nna le ditsala tse di siameng. O itse jang gore motho mongwe ke tsala e e siameng?



A re bueng



A re kwaleng

Mo phatlheng e e fa tlase, kwala lenaneo la dilo tse di dirang motho tsala e e siameng.

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____



A re kwaleng

Akanya ka ga dipotso tse mme morago o kwale dikarabo tsa gago.

O na le ditsala di le kae?

Leina la tsala nngwe ya gago ya botlhokwa ke mang?

Le nnile ditsala sebaka se se kanakang?

Ke eng se se kgethegileng ka ga tsala e ya gago?



A re bueng

Nna le tsala ya gago mme le bue ka ga ditlhagiso tse. Tshwaya (✓) mo lebokosong fa di bua nnete, mme o thale sekere (✗) fa di sa bue nnete.

Lenaneotekolo la botsalano

Tsenya ✓ kgotsa ✗

Tsala ya me e a nkgathalela.

Tsala ya me e a nthusa.

Tsala ya me e arogana dilo le nna.

Tsala ya me ga e lwe le nna.



A re direng

Akanya ka mongwe yo o kgethegileng mme morago o mo tshwantshe mo bokosong e e neilweng fa thoko fa. Gakologelwa go ntlafatsa foreimi ya setshwantsho. Fa o sena go dira se, bua ka ga mebala e e tsididi le le bolelo e o e dirisitseng mo setshwantshong sa gago.



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le 2 ka ga setshwantsho sa gago.



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____

Batho ba ba re dikaganyeditseng

Lebelela ditshwantsho. Akanyang ka ga gore ditsala tse di siameng di dira eng, mme le bue ka ga tsala e e siameng mo setlhopheng sa lona. Jaanong akanya ka ga gore ditsala tse di bosula di dira eng. Tshwaya (✓) setshwantsho sengwe le sengwe go bontsha botsala jo bo siameng, mme o thale sekere (✗) go bontsha botsala jo bo bosula.




6

Kgweditharo 1 – Beke 3 – Papetlanatiro



A re bueng





A re buiseng

Buisa nngwe le nngwe ya dipolelo mme morago o khalare sefatlhego sa "Ee" 😊 kgotsa sa "Nnyaya" ☹️.

Ke tsala e e siameng.		
 Ke kgathalela ditsala tsa me.		
Ke rata barutwana-ka-nna.		
 Barutwana-ka-nna ba a nthata.		
Ke bonolo mo bathong ba ke tshelang le bona.		



A re ikatiseng

A re tshamekeng "Ema mo moriting wa me".

Wena le ditsala tsa gago le tshwanetse go gata mo godimo ga meriti ya yo mongwe le yo mongwe. Refosanang go bona gore le kgona go gata meriti e mekae. O ka nna wa tswelala go tsamaya gore tsala ya gago e se ka ya kgona go gata moriti wa gago.



Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____



Go dipisa ga go sa tlhole go batliwa



A re kwaleng

Lebelela sengwe le sengwe sa ditshwantsho.


O ne o ka dira eng fa o ne o le ngwana yo o dipisiwang?

Kwala polelo e le nngwe ka moo re tshwanetseng go tsholana ka teng.









A re direng

Dira dipatlisiso le tsala ya gago ka ga ngwana yo o dipisang ngwana yo mongwe. Morago o bue gore re ka dira eng go thibela go dipisa.



A re ikatiseng

Ithulaganyeng ka ditlhopha tsa 5.

Morago le bope mola mme le amoganeng kgwele le ntse le le mo moleng. Bonang gore ke setlhopha sefe se se kgonang go amogana kgwele mo nakong e khutshwakhutshwane. Morago ga go dira jalo, lekang go amogana bolo ka mekgwa e e farologaneng.



- Fetisa kgwele magareng ga maoto o e fetisetse kwa morutwaneng yo o kwa morago ga gago.
- Fetisa kgwele kwa godimo ga tlhogo ya gago o e fetisetse kwa morutwaneng yo o kwa morago ga gago.
- Fetisetsa kgwele kwa molemeng wa gago o e fetisetse kwa morutwaneng yo o kwa morago ga gago.
- Fetisetsa kgwele kwa mojang wa gago o e fetisetse kwa morutwaneng yo o kwa morago ga gago.
- Jaanong latlhelanelang kgwele mme le bone gore le ka e kapa ga kae.

8

Rotlhe re kgethegile

Kgweditsharo I – Beke 4 – Papetlanatiro



A re bueng

Lebelela ditshwantsho mme o bue ka moo bana ba ba tshwanang ka teng.
Bua ka moo ba farologanang ka teng.





A re buiseng

Dirang tiro e lo le mo ditlhopheng. Lebelela bana ba bangwe botlhe mo tlelaseng ya gago. Morago o buise nngwe le nngwe ya ditlhagiso tse di latelang (✓) (✗).

	Tsenya ✓ kgotsa ✗
A basimane le basetsana ba a tshwana?	
A mongwe le mongwe o na le moriri wa mmala o o tshwanang?	
A mongwe le mongwe o na le matlho a mmala o o tshwanang?	
A mongwe le mongwe o na le diatla tsa selekano se se tshwanang?	
A barutwana botlhe ba boleele jo bo tshwanang?	



A re bueng

A o kgona go lemoga gore re a farologana rotlhe? A o kgona go lemoga gore re a tshwana rotlhe? Buang ka ga mekgwa e re tshwanang ka yona.

A re kwaleng

Thala setshwantsho sa gago. Morago o dirise setshasamolomo go dira motlhala wa monwana o o itlhaotseng fa thoko ga foreimi ya setshwantsho.



A o ne o itse gore ga go ope mo lefatsheng yo o nang le setshwano sa meralo ya menwana ? O itlhaotse e bile o kgethegile.



9

Ka moo re ikutlwang ka teng

Kgweitharo 1 – Beke 5 – Papetlanatiro



A re bueng

Buang ka moo lo ikutlwang ka teng fa lo diragalelwa ke sengwe se se siameng. Re bitsa se maikutlo. Tlatsa gore ba ikutlwa jang.



A re kwaleng

Kwala dikarabo tsa dipotso tse di fa tlase.

Ke eng se se go itumedisang?

Ke eng se se dirang gore o nne o utlwile botlhoko?



Ke eng se se go tshosang?

Ke eng se se go itumedisang?



A re direng

Thala o bo o khalara keetane e ya botsalano. Leka go dira gore mpopo mongwe le mongwe o farologane, go bontsha gore rotlhe re a farologana e bile re itlhaotse. Fa o sena go dira se o ka nna wa sega keetane ya botsalano go tswa mo tsebeng ya mesego mo bogareng jwa buka e, dira gore mpopo mongwe le mongwe o farologane mme e emise mo tafoleng ya gago go go gakolola gore rotlhe re a farologana.



A re ikatiseng

Dira mmele wa gago mogolo ka moo o ka kgonang.
 Morago leka go dira mmele wa gago monnye ka moo o ka kgonang.
 Jaanong leka go o dira moleele ka moo o ka kgonang.
 La bofelo, leka go o dira mokhutshwane ka moo o ka kgonang.





A re bueng

Lebelela ditshwantsho.

- O bona mofuta efe e e farologaneng ya bogole?
- Mongwe le mongwe wa bana ba o dirisa eng go ithusa?
- Ke mathata a mofuta mang a o akanyang gore bana ba ba na le ona mo matshelong a bona a letsatsi le letsatsi?
- Buang gore re ka ba thusa jang.



A re kwaleng

Lebelela ditshwantsho tse di fa tlase. Feleletsa dipolelo.

Rosemary ga a kgone go tsamaya.

O dirisa _____ go tsamaya.



setuloteti

Thabo o fufetse mme o dirisa _____ go bona tsela ya gagwe.

ntšwakaedi




sethusakutlo




Pitoro o susu.

O dirisa _____
go mo thusa go utlwa.



puo ya Ditshupetso




Jabu ga a kgone go bua.

O dirisa _____
go bua le batho.



dithobane

Nomsa o dirisa _____ go
mo thusa go tsamaya.



A re direng

Dirisa mmopanyana kgotsa
mmopanyana o o tshamekisang go bopa
kopi kgotsa nkgo ya lebolomo.



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____

Bana botlhe ba kgethegile



A re bueng

Bana ba ba farologana le wena jang?
Ba tshwana jang?



A re buiseng

Batho lefatshe ka bophara ba keteka meletlo ya malatsi a boikhutso a a kgethegileng.

Rotlhe re rata go tshameka le go opela.

Rotlhe re tlhoka dijo go di ja.

Rotlhe re tshwanetse go ya sekolong.

Fa re lwala, rotlhe re tshwanetse go ya ngakeng.

Rotlhe re tshwanetse go nna phepa.

Ga re patelesege go dira.

Rotlhe re bana.





A re kwaleng

Botsa ditsala di le 3 dipotso tse. Tlatsa dikarabo tsa bona mo diphatlheng tse di fa tlase.

Tlatsa leina la tsala ya gago.			
Tumelo ya gago ke efe?			
Ke meletlo efe e e kgethegileng e le nang le yona?			
O ja eng?			
O apara diaparo dife tse di kgethegileng?			
O keteka meletlo jang?			




A re direng

Lebelela setshwantsho. Ke mmepe wa lefatshe la rona. O kgona go bona gore lefatshe la rona le na le lefatshe le lewatle. Khalara lefatshe ka bohunou. Thala ditlhapi di le mmalwa mo lewatleng.



Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____





12

Kgweditsharo I – Beke b – Papetlanatiro

Mogaka wa me

A re bueng

Bua ka gore a go na le bana ba ba bogole mo sekolong sa lona.

Sekolo se ka dira eng go ba thusa fa ba le kwa sekolong?

A batho ba ba bogole ba ka nna bagaka?



A re buiseng



Bagaka bangwe ba na le bogole. Ke dikgantshwane tse re ka di salang morago. Mo Aforikaborwa go na le bagaka ba metshameko ba ba bogole. A o itse batho ba bangwe ba ba bogole ba e leng bagaka mo metshamekong?

Natalie du Toit o latlhegetswe ke karolo e e kwa tlase ya leoto la gagwe mo kotsing ya sethuuthuu. O tsamaya ka leoto la maitirelo mme o thuma ka leoto le le lengwe.

A re bueng

Bua ka ga batho ba ba nang le bogole ba ba dirang dilo tse di gakgamatsang. Akanya ka ga:

- Difofu ba tshameka diletswa tsa mmimo. A o itse sengwe fela?
- Disusu ba kwala dipina. A o ka akanya ka sekao?





A re kwaleng

Mo diphatlheng tse di fa tlase, naya dintlha ka ga mogaka kgotsa sekgantshwane sa gago.

Mogaka kgotsa sekgantshwane sa me ke:

Thala setshwantsho sa mogaka kgotsa mmomoratwa wa gago. Kwala mafoko a a o tlhalosang fa thoko ga setshwantsho sa gago. Dikao: botsalano, matlametlo, lerato, thusana.

O ka nna mogaka jang? Tlotlang ka ga dikakanyo wena le tsala ya gago. Jaanong kwala kang eo mo go yona o nnang mogaka. Tlatsa fa tlase:

Letsatsi lengwe ke

Ka swetsa go

Ke

Ke ka fao ke nnileng mogaka.



Phepafatso ya metsi



A re buiseng

Lebelela galase ya metsi.

A o kgona go bona sengwe mo go yona?
Nnyaya, o ka se kgone. Mme a o ne o itse gore nako nngwe go na le megare mo metsing? Megare e e mennye mme ga e bonwe ka matlho. Fa o ka nwa metsi ntle le go bolaya megare, o ka nna wa lwala thata. Gantsi re batla go netefatsa gore metsi a re a a nwang a phepa.




A re bueng

Buang ka ga gore go ka diragala eng fa re ka nwa metsi a maswe. Jaanong lebelelang ditshwantsho tse di fa tlase. Bua le tsala ya gago ka ga mekgwa e e farologaneng ya go phepafatsa metsi.



Tshela dipilisi tsa tlelorine mo metsing.



Bedisa metsi sebaka sa metsotso e le 5.



Tshela dikhemikhale.

Sefa metsi.





A re bueng

Ke metsi afe a o akanyang gore a bolokesebile? Khalara marothodi a metsi ka mmala o o botala jwa legodimo fa o akanya gore go bolokesebile go a nwa.

Metsi a noka 

Metsi a mosima o o ikepetsweng 

Metsi a thepe 

Metsi a a rekilweng a a mo lebotlolong 

Metsi a lewatle 

Metsi a a bedisitsweng mo ketleleng 



A re direng

Dirang ka ditlhophha mme le dire sefo ya metsi go phepafatsa metsi. Reetsang ka tlhoafalo fa morutabana wa lona a le tlhalosetsa gore le tshwanetse go dira eng.



O tlaa tlhoka tse di latelang:

Lebotlolo la dilitara di le 2

Motlhaba o mosesane

Motlhaba o o matlapana

Matlapa a mannye

Sekere


Mogala



A re kwaleng

Tlhomaganya dikgato tsa go dira sefo ya metsi ka tatelano e e siameng.

	Tshela motlhaba o mosesane mo godimo ga wulu.
	Kgonamisa lebotlolo
	Tshela motlhaba o o matlapana
	Ka kelotlhoko sega marago a lebotlolo la polasetiki.
	Tshela metsi a a diretse mo go yona
	Latlhela matlapa a mannye mo lebotlolong





14

Kgweitharo I – Beke 7 – Papetlanatiro




A re buiseng

Mokgwa o o itekanetseng wa botshelo

Buisa ka ga mongwe le mongwe wa mekgwa e e bosula le e e siameng. Fa o akanya gore ke mokgwa o o siameng, tshwaya (✓), mme fa o akanya gore ke mokgwa o o bosula thala sekere (✗).

Mekgwa	Siame	Bosula
Morutabana o thusa barutwana go buisa.	✓	✗
Ke ja dijo tse di itekanetseng.		
Ke latlha matlakala ka letlhabaphefo la mmotorokara kgotsa thekesi.		
Ke tlhapa moriri ka dinako tsotlhe.		
Ke ja dimonamone tse dintsi.		
Ke tshola dinala le ditsebe tsa me di le phepa.		
Ke tlhapa meno a me gangwe ka kgwedi.		
Ke sela matlakala mme ke a latlhele mo kgamelong ya matlakala.		
Ke tlhapa matsogo a me morago ga go ya kwa ntlwanaboithusetsong.		
Fa ke gotlholo kgotsa ke ethimola, ke itshwara molomo ka seatla.		
Ke ikatisa gangwe le gape.		
Ke tlhapa diatla tsa me pele ke ja.		
Ke dula fa pele ga TV diura tse dintsi.		
Ke dula le bagolo ba ba tsubang.		



A re direng

Dira phousetara ka ga mokgwa o o siameng kgotsa mokgwa o o bosula.



A re kwaleng

Tlhatlhoba phousetara. Buisa tlhagiso nngwe le nngwe, mme morago o tsenye sefatlhego se se nyenyang fa tlhagiso e le nnete, le sefatlhego se se tlhontseng fa tlhagiso e se nnete.



	Ee 	Nnyaya 
Phousetara ya me e ntle e bile e phepa.		
Ke itumeletse go dira phousetara ya me.		
Go ne go le thata go dira phousetara ya me.		



A re ikatiseng

- O kgona go tlolela bokgakala jo bo kanakang? Dirisa dikarolo tse tharo tsa mogala. Di tlole. Tswelala go di kgaoganya go bona gore o ka tlolela bokgakala jo bo kanakang.
- Morago, kopa ditsala tsa gago tse pedi go dikolosa kgati gore o kgone go tlola.
- Refosanang go tlola.







Dikuno tse di senyegang le tse di sa senyegang

A re bueng



Buang ka ga dijo tse di batlang go tsholwa di tsidifetse gore di se ka tsa senyega. Swetsang gore ke dijo dife tse di sa batlang go tsholwa di tsidifetse, mme di batla go tsenngwa mo khabotong kgotsa segatsetsing. Thalang ditshwantsho go tswa mo tsebeng ya tse di segilweng mme le di kgomaretse mo setsidifatsing kgotsa mo khabotong.





A re bueng



Buang ka ga mekgwa e re ka sireletsang dijo kgatlhanong le ditshenekegi di tshwana le dintshi le ditshoswane ka yona.



Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____



16

Malatsi a Sedumedi le a a kgethegileng

Kgweitharo 1 – Beke 8 – Papetlanatiro



A re buiseng

Batho mo lefatsheng lotlhe ba keteka malatsi a boikhutso a a kgethegileng. Ke malatsi a boikhutso a a feng a o a ketekang?



Ka nako ya malatsi a botsalo jwa morena re amogela dimpho. Gape re fa ditsala tsa rona le ba malapa a rona dimpho. Re na le setlhare sa Keresemose mo ntlong ya rona. Re baya dimpho ka fa tlase ga setlhare se. Re kgabisa setlhare mme re beye naledi kwa godimo. Ka nako ya Keresemose re ja dijo tse dintsi tse di siameng.



Re fela pelo gore Diwali e tla leng. E ke nako e re fiwang dimonamone le dimpho tse dintsi. Re paka dimonamone le dikuku tse di monate mo mabokosong mme re di neye batho ba ba re etelang. Re tshuba mabone a mannye mme re kgabise ka ona.



Re fela pelo gore Hanuka e tla leng. Re ya go ja dijo tse dintsi. Re rata go ja dipanekuku le didonatse. Gape re rata go amogela dimpho. Bontsalaarona ba a re etela. Rotlhe re thusa ka go dira dijo mme re tshuba dikerese mo ntlong ya rona.

Gautshwane e tlaa bo e le Eidi. Ke solofela gore re tlaa amogela dimpho tse dintle. Re tlaa fa le ditsala tsa rona dimpho. Re tlaa bo re ja dikuku le dimonamone tse dintsi. Re lemoga nako ya Eidi ka sebopego sa ngwedi. Eidi e nna ka matlha a a farologaneng ngwaga le ngwaga.




A re bueng



Opela pina e o e itseng ya lengwe la malatsi a a kgethegileng a.



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____



A re bueng

Ditlha

Lebelele ditshwantsho tsa ditlha tse nne. Bolelela tsala ya gago gore o bona eng mo setshwantshong sengwe le sengwe. Bua gore ditlha tse nne tse di farologana jang.



O rata setlha sefe thata? _____

Ke goreng o rata setlha se thata? _____

Marang a gago a sa botsalo le mo setlheng sefe? _____




A re bueng

Dumela, Rre Letsatsi!

Letsatsi la gago le sa tswa go tllhaba.

**Ke batla go bona sefatlhego
se se phatsimang.**

Dumela, Rre Letsatsi.



Pula, pula tsamaya!

**Bana ba bannye ba
batla go tshameka.**

**Tlanya gape ka letsatsi le lengwe.
Tsamaya letsatsi le le lengwe fela.**




Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____



A re direng

Ditlha tse nne

Sega ditshwantsho tsa ditlha go tswa mo go tsebe ya tse-di-segetsweng ruri e e kwa morago ga buka. Kgomaretsa setshwantsho sengwe le sengwe fa thoko ga leina la setlha se se nepagetseng.



Seetebosigo

Phukwi

Phatwe


mariga

Lwetse

Diphalane

Ngwanaitseele

dikgakologo





Sedimonthole

Ferikgong

Tlhakole


selemo

Mopitlwe

Moranang

Motsheganong

lenthabula



A re tsamayeng

Ikatise bokgoni jwa gago jwa kgwele.

Tampisa bolo mo leboteng.

Tswelela go gata mo kamotshaneng fa o ntse o latlhela kgwele.


Jaanong taboga o ntse o tampisa bolo go dikologa molelo wa tsiboso.



Ka ga ditlha



A re buiseng



Selemo

Maemo a bosa a bothitho e bile go letsatsi.

Motshegare o moleele mme bosigo bo bokhutshwane.


Re kgona go itsidifatsa ka go thuma kgotsa ka go nna mo meriting.

Lethabula

Maemo a bosa a a tsidifala.

Matlhare a simolola go swaba le go wela fa fatshe.

Dinonyane di fudugela kwa mafelong a a bothithwana.



Mariga

Maemo a bosa a tsididi.

Mo mafelong a mangwe go na le segagane kgotsa semathane.

Motshegare o mokhutshwane mme bosigo bo boleele.


Diphologolo dingwe di robala mariga otlhe (di iphitlha ka fa tlase ga mmu).


Dikgakologo

Maemo a bosa a bothitho.

Dijwalo di simolola go tlhoga mme go mela dit hese le dikuno mo ditlhareng.

Dinonyane di simolola go aga dintlhaga le go beela mae.





A re bueng

Dijo tse di farologaneng di mela mo ditlheng tse di farologaneng. Lebelela dijo tseno tsa selemo le tsa mariga. Bolelela tsala ya gago gore o rata go ja eng fa go le mogote le fa go le tsididi.



Selemo

Dijo tsa setlha sengwe le sengwe



Mariga

Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____



Go aparela maemo a bosa




A re kwaleng

Tshwantsha mosimane le mosetsana. Mosimane o tshwanetse go apara diaparo tse di bothitho tsa mariga mme mosetsana o tshwanetse go apara diaparo tse di marutshwana tsa selemo.




Mosimane	Mosetsanana



A re tsamayeng

- Baya direng kana ditshipi tse di tshekeletsa fa fatshe kgotsa thala didiko mo motlhabeng.
- Fa morutabana wa gago a re o tlole, o tlolele mo sedikong ka maoto oomabedi.
- Fa morutabana wa gago a re o tlole, o tlolele kwa ntle ga sediko ka leoto le le lengwe.
- Tshameka amporesekot he
- Dirisa t hoko go thala didiko le dikwere fa fatshe.





A re bueng

Bolelela tsala ya gago gore re apara diaparo tsa mofuta mang mo setlheng sengwe le sengwe. Ke diaparo dife tse o ratang go di apara?

Thala mola go tswa mo tlhalosong ya diaparo tse re di aparang mo maemong a a bosa.

A re kwaleng



Go aparela maemo a bosa.

Fa go le letsatsi re tshwanetse go rwala dihutshe go itshireletsa kgatlhanong le letsatsi.



Fa go le bothitho re tshwanetse go apara diaparo tse di botlhofo.



Fa go le tsididi kwa ntle re tshwanetse go apara diaparo tsa wulu.



Fa pula e na re tlhoka jase ya pula le mokgele.



Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____



A re buiseng

Ditlha di go ama jang?



Dikgakologo

Ka dikgakologo ditlhare di simolola go ungwa.

Re bona dinonyane tse dintsingana le dinotshe le dit hese le matlhare a ma wa.

Dinonyane di aga dintlhaga e bile di beela mae.

Borapolasa ba kuta kana ba beola dinku.

Selemo

Ka selemo borapolasa ba kgetla maungo. Bana ba diphologolo ba simolola go nna matlhagatlhaga.

Mo mafelong a mantsi pula e a na mme go na le tsa matlakadibe le dikgadima.

Tlhaga, dikhi le dit hese di nna dikima e bile di nna dileele.





Letlhabula

Diphologolo dingwe di baya dijo tsa tsona fa di ipaakanyetsa go robala mo marigeng.


Matlhare a ditlhare a simolola go nna serolwana, tshetlha, khibidu le mmala wa namune.



Mariga

Diphologolo dingwe di robala mariga otlhe. Tse dingwe di iphitlha ka fa tlase ga mmu.

Di nna bothitho gonne matlalo a tsona a nna makima.



A re kwaleng


Diphologolo dingwe di dira eng mariga otlhe? _____

Diphologolo tse dingwe di itshireletsa jang kgatlhanong le serame? _____

Dinonyane di boela leng kwa mafatsheng a a bothithwana mme di simolole go aga dintlhaga leng? _____



Go jwala nawa



A re direng

O tlhoka

- Dinawa di le 5
- Porinki
- Letseta
- Metsi



O tshwanetse go dira eng?

Baya dinawa mo letseteng mo porinking.

Di tshole di le metsi. Baya porinki mo bankeng ya letlhabaphefo mo leseding la letsatsi.

Lebelela nawa sebaka sa dibeke tse pedi. Bona gore e tlhoga jang.


Lebelela setshwantsho sa sejwalo se sa nawa.

Fa sejwalo sa gago se ntse jaana, o tlatse letlha.



_____	_____	_____	_____
Letlha	Letlha	Letlha	Letlha
			

Letlha:



A re direng

Dira motshameko ka ga phologolo.

O ka bontsha bera kgotsa mosh'a a kgobokanya le go boloka dijo go direla mariga.



A re tsamayeng

Relela fa fatshe jaaka noga e batla lefelo
le le siameng la go iphitlha.



Fofa jaaka peolwane e
ya kwa lefelong le le
bothithwana.




Teacher:
Sign:
Date:



23

Diphologolo tsa polasa

Kgweitharo 2 – Beke 4 – Papetlanatiro



A re bueng

Lebelela setshwantsho mme o bue ka ga diphologolo tse di farologaneng tsa polasa tse o di bonang. Ke phologolo efe e o e ratang? Re bona eng go tswa mo phologolong nngwe le nngwe ya tse?





A re kwaleng

Tlatsa dikarabo tse di nepagetseng mo meralong tse.
Re go diretse ya ntlha.


	Monna	Phelefu
	Mosadi	Nku
	Lesea	Konyana
	Modumo	Mmee
	Ntlo	Lesaka

	Monna	
	Mosadi	
	Lesea	
	Modumo	
	Ntlo	

	Monna	
	Mosadi	
	Lesea	
	Modumo	
	Ntlo	

	Monna	
	Mosadi	
	Lesea	
	Modumo	
	Ntlo	





Mo polaseng

Kgweditharo 2 – Beke 4 – Papetlanatiro



A re bueng



Pidipidi kwaa, kwaa!
 Ga e na meno kwaa, kwaa!
 E phela ka motogo kwaa, kwaa!
 Pidipidi kwaa, kwaa!
 Ga e na meno kwaa, kwaa!
 E phela ka motogo kwaa,
 kwaa!





A re bueng


Tswelela ka go opela pina. Tsay diphologolo tse di latelang mme bue ka tsona jaaka go ne go dirwa ka pidipidi.

		<p>Mme mo polaseng o ne a na le dint wa.</p>
		<p>Mme mo polaseng o ne a na le dikgogo.</p>
		<p>Mme mo polaseng o ne a na le dipitse.</p>



A re ikatiseng

- Tsamaya mo godimo ga kota ntle le go wa.
- Latlhela kgwele mo moweng mme o e kape ntle le go wa.
- Morago o kwakwante jaaka pitse.
- Khukhutha jaaka pidipidi.
- Tsamaya jaaka setshamekisi sa roboto.



Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____



25

Diphologolo tse di tlhaga


Kgweditharo 2 – Beke 5 – Papetlanatiro



A re buiseng




Ditau ke losika loo katse. Tau e bonwa jaaka kgosi ya diphologolo. Di tsoma le go bolaya diphologolo di tshwana le diphoti le dipitse tse ditilodi. Ditau tsa tshadi ke tsona thata di tsomang. Di tsoma bosigo ka digopa kana ditlhopha. Ditau di rata go tshela mo masimong a bulegileng a tlhaga. Ditau di kgona go rorela kwa godimo thata.



Ditlou ke diamusi tse dikgolo thata mo lefatsheng. Di aga di le mo kotsing gonne magodu a diphologolo a di tsomela manaka a tsona letsatsi le letsatsi. Ditlou di gola botshelo jwa tsona jotlhe. Ditlou di dirisa ditlopo tsa tsona go tsenya medi, maungo le metsi mo molomong. Di ja go fitlha dikilogeramo di le 200 tsa dijo ka letsatsi gape di nwa dilitara tsa metsi di le 190.



Go na le mefuta e mebedi ya ditshukudu – e leng, tshukudu e ntsho le tshukudu e tshweu. Ditshukudu ga di bone sentle, mme di na le serwekutlo se se maatla sa go nkgelala. Ditshukudu di dikgolo mme di bega dikilogeramo di ka nna 2 500. Gantsi magodu a tsomela ditshukudu manaka a tsona. Re tshwanetse go sireletsa ditshukudu kgatlhanong le babolai ba ba di bolaelang manaka a tsona.



Lengau le le godileng le kgona go gola boleele jwa dimmitara di le 2. Letlalo la lona le bosetlhanyana ka maronthorontho a mantsho a a tshekeletsa. Lengau le kgona go palama ditlhare e bile ga le na mathata a go tsoma mo ditlhareng.



Dinare di tshela ka ditlhopha. Fa go le kotsi, dinare tsa ditshegadi le mabotlana a tsona di tsena mo gare ga motlhape mme di dikaganyediwa ke dipoo go di sireletsa. Dinare dingwe di kgona go golela kwa godimo go fitlha dimmitara di le 1,7.



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____




26

Diphologolo di iphitlha jang

Kgweditlharo 2 – Beke 5 – Papetlanatiro



A re buiseng



Methaladi ya dipitse tse ditilodi di dira gore go nne thata go di bona mo sekgweng.

Diphologolo dingwe di itshireletsa ka go fetola mokgwa oo di lebegang ka ona go tsamaelana le tikologo e di leng mo go yona.

Maobu a kgona go fetola mmala go tsamaelana le ditlhare tse di di palamang.

Matlalo kgotsa diphofa tsa diphologolo tse dingwe di fetolwa ka mokgwa oo go nnang bothata go di lemoga le go di bona.

Se re se bitsa maano a ipabalelo –khamafola e-
A o ke o akanye ka ga diphologolo tse di dirisang maano a ipabalelo.




Boithabiso




Morutabana wa gago o tlaa go bontsha ka moo o tshwanetseng go tshameka ditulo tsa mmimo ka teng.





A re direng

Tshwantsha phologolo e e tlhaga. Morago o bolelele tsala ya gago ka moo phologolo e e dirisang maano a ipabalelo ka teng gore e se ka ya bonwa.




Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____



27

Diphologolo tsa metsi

Kgweditharo 2 – Beke b – Papetlanatiro



A re direng

Feleletsa setshwantsho ka go tsenya ditshwantsho kgotsa dithalo tsa diphologolo tse di nnang mo nokeng.



Dibopiwa tsa botennye jwa metsi




28




A re opeleng

A re lebeleleng diphologolo tsoatlhe tse di farologaneng tse di tshelang mo metsing a a letswai.




Gape go na le diphologolo tse dinnye tse di tshelang mo diphulung tsa matlapa tse di seng boteng.



Kgweditsharo 2 – Beke 6 – Papetlanatiro

Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____




29 Botaki jwa diphologolo



A re opeleng

Bua ka ga diphologolo tsotlhe tsa lewatle tse di mo ditshwantshong tse.


- Ke diphologolo dife tsa lewatle tse di jwang ke batho?
- Ke diphologolo dife tsa lewatle tse di kotsi?
- Mmele wa tlhapi o phuthilwe le go sirelediwa ka eng?
- O akanya gore go ya go diragala eng fa lewatle le leswefala ka ntlha ya matlakala kgotsa ka maswe a a botlhole?
- Ke mekgwa efe e e farologaneng e lewatle le kgonang go leswefala ka yona?



A re kweleng

Kwala maina a diphologolo tse o ka di akanyang tse di tshelang mo dinokeng, mo matamong kgotsa mo mawatleng mo dikholomong tse tharo tsa theibole.



Noka	Lewatle	Letamo



A re direng




Itirele tanka ya gago ya ditlhapi.

- Penta bogare jwa lebokoso la ditlhako ka botala jwa legodimo mme o le retolole ka mo gare.
- Morago sega tlhapi go tswa kwa morago ga buka.
- Kgomaretsa tlhapi kwa godimo ga lebokoso ka leleme le mogala.




A re tsamayeng

- Fofa jaaka nonyane ka lebelo le le bonako le le le bonya.
- Khukhutha jaaka phenkwine.
- Fofa jaaka notshe.
- Tsamaya jaaka kankarapa.
- Thuma jaaka tlhapi.
- Tlalatlola jaaka segwagwa.
- Tshameka sala-moeteledipele-morago.
- Tshameka katse-le-legotlo/peba.



Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____



Diphologolo tse di sikarang dintlo tsa tsona



A re buiseng



A o ne o itse? Ke tsena sentle mo kgapeng ya me, mme ga e ke e nna nnye mo go nna.

Khudu

Khudu ke segagabi sa maoto a mane a a makakaba ka molala le tlhogo tse di matsutsuba. E tsamaya ka iketlo e sikere ntlo ya yona ya kgapa.

Di nna kwa kae?



khukhu.



khukhunyana



khudu



A re kwaleng

Araba dipotso tse ka ga khudu e e tshelang mo lefatsheng.

A kgapa ya khudu e popota kgotsa e boleta? _____

Kgapa ya khudu e e sireletsa kgatlhanong le eng? _____

Khudu e dira eng fa e tshogile? _____

Dikhudu di ja dijo dife? _____

Leitlho

Lebelela kgapa le kgapa.

Leitlho

Kgapa

Dinakana tse dileele

Dinakana tse dikhutshwane

Leoto

Phatlhana ya go hema




Kgapa e tsamaya jang? _____

A o setse o kile wa bona kgapa ya kgapa e e lolea? O akanya gore go diragetse eng ka ga kgapa? _____

Dikgapa tsa dikgopa di mmala o o ntseng jang? _____


Ke goreng o akanya gore dikgopa di na le dikgapa? _____



O akanya gore ke tshela kwa kae? Kwala fa thoko ga setshwantsho sa me, gore a ke ka aga ntlo ya me mo **setlhareng**, fa **fatshe** kgotsa **mo metsing**.

Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____

Diphologolo tse di ikagelang dintlo



A re direng

Golaganya ditshwantsho tsa diphologolo tse le ditshwantsho tsa dintlo tsa tsona.



A re buiseng

Dinotshe

Dinotshe di tshela mo diphagong.
Di aga diphago tsa tsona ka mamepe.
Di boloka dijo tsa tsona mo diphagong.



Ditshoswane

Ditshoswane di aga mefuta e e farologaneng ya dintlo mo tikologong ya tsona. Tshoswane e nnye e kgona go sikara selo se se fetang bokete jwa yona gane. Ditshoswane di a buisana. Di a tsibosana fa go na le kotsi, gape di bolelelana gore di ka bona dijo kae.



A re kwaleng

Ke eng o akanya gore ditshoswane di ikagela dintlo?

Mmaba wa tshoswane ke eng?

Ditshoswane di dirisa eng go ikagela dintlo?



A re buiseng

Dinonyane

Dinonyane di aga dintlhaga jaaka dintlo le go nna le lefelo la go beela mae. Bogolo jwa sentlhaga bo laolwa ke bogolo jwa nonyane. Dinonyane di dirisa eng go aga dintlhaga tsa tsona?



Ke phologolo efe e e leng mmaba wa nonyane?



A
a

M
m

B
b

N
n

C
c

O
o

D
d

P
p

E
e

Q
q

F
f

R
r

G
g

S
s

H
h

T
t

I
i

U
u

J
j

V
v

K
k

W
w

L
l

X-Z
x-z



A large rectangular writing area with a vertical red margin line on the left and horizontal blue lines for writing. The page is otherwise blank.










A large rectangular writing area with a red vertical margin line on the left and 20 horizontal blue lines for writing.





P.29



P.19



P.36-37



P.57

